



1610400000080016 - RAIFFEISEN BANK DD Sarajevo, Fil. Tešanj
1990460003108947 - SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Fil. Tešanj
1322602004223434 - NLB Tuzlanska banka DD Tuzla, Glavna fil. Sarajevo
1414155320003370 - BOSNA BANK INTERNATIONAL DD Sarajevo, Fil. Tešanj
1344801000794475 - ASA BANKA d.d. Sarajevo, Filijala Jelajah
1542602003328570 - INTESA SANPAOLO BANK DD Sarajevo
1011600000330437 - PRIVREDNA BANKA DD Sarajevo, Fil. Tešanj
1861440310779610 - ZIRAAT BANK DD Sarajevo, Fil. Tešanj

DRUŠTVO ZA TRGOVINU, USLUGU I PROJEKTOVANJE

DJELATNOSTI DOO - 74260 TEŠANJ, BUKVA br. 9

Telefoni: +387 032 650-600, 032 665-420

Fax: +387 032 650-401 • Mob. 061 162-512

Prodaja: +387 032 665-422, 032 665-423

E-mail: info@hifa.ba • www.hifa.ba



Kantonalni sud Zenica - MBS: 43-01-0295-08

PDV broj: 218015000007 • Ident. broj: 4218015000007

JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu

Ramiza Salčina br.6

71000 Sarajevo

ID broj 4200455230008

PDV broj

Datum izdavanja: 31.05.2024 Rok plaćanja: 30 dana

Datum isporuke od: 16.05.2024 Datum valute: 30.06.2024

Datum isporuke do: 31.05.2024

Mjesto izdavanja: TEŠANJ

Vrsta vozila: Putničko

RAČUN SZF-13552/24

Datum: 10.06.2024 godine

R.Broj	Šifra	Naziv	J.m.	Količina	Cijena bez PDV	Rabat %	Iznos	Vrijednost bez PDV	Stopa PDV	Iznos PDV	Vrijednost sa PDV
1	2	Dizel bas en 590 10ppm	L	85,00	2,222222	5,00	11,05	179,44	17,0	30,51	209,95
2	3	PREMIUM bezolovni benzin 95 bas en 228 L	L	79,65	2,307692	5,00	10,76	174,61	17,0	29,69	204,30
3	1000000	Taksa naftnih derivata		165,00	0,01	0,00	0,00	1,65	0,0	0,00	1,65
							21.81	354.05		60.20	414.25

Slovima:

četiristotinepetnaest KM i 90/100

Prodajna vrijednost	354,05
Iznos rabata	21,81
Iznos cassa sconta	0,00
Ukupan iznos bez PDV	354,05
Ukupan iznos PDV (17%)	60,20
Ukupan iznos sa PDV	414,25
Ukupan iznos takse	1,65
Ukupan iznos	415,90

Fiskalni računi:

330622,337310,337986



M.P.

(potpis i pečat primaoca robe)

Napomena: Račun-otpremnica su rađeni elektronski i punovažni su sa skeniranim pečatom i potpisom, i u skladu su sa članom 106. stav (2) i članom 107. stav (1) Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost.